




Low Mating Force mother board connector



MATES WITH DB AND IO SERIES CONNECTORS

Notes:

When mating with DB connector, a total of .035 inch minimum radial pilot is available for connector body alignment.

All dimensions for reference only.

Polarization keys are not supplied as part of MB Connector Series assemblies. See How to Order, page 7 and further description, page 28.

** Not supplied as part of MB Connector Series assemblies.

See How to Order, page 7.

□ Designates Basic Dimension

Consult Amphenol drawing for solderless wrap contact fixturing (datum) hole locations to facilitate connector alignment.

| Description | Contact Data | | | | |
|------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------|---------|-----------|
| | Termination Style Letter | Contact Part Number | H ±.020 | J ±.020 | K ±.002 |
| Round PCB Stud Solder Termination | P | 10-502403-11 | .148 | .113 | .021 Dia. |
| | P-(702) | 10-502403-21 | .180 | .145 | .021 Dia. |
| | P-(709) | 10-502403-31 | .335 | .300 | .021 Dia. |
| Square Solderless Wrap Termination | W | 10-502406-11 | .542 | .507 | .025 Sq. |
| | W-(710) | 10-502406-21 | .700 | .665 | .025 Sq. |

NOTE: Other variations available - see pages 7 and 8, or consult Sidney, NY.

Low Mating Force mother board connector 2 row contact arrangements

| Number of Contacts | MB Number* | A Max. | B | C Max. | G Min. |
|--------------------|------------|--------|-------|--------|--------|
| 020 | MB2-020(*) | 2.295 | 1.975 | .390 | 1.040 |
| 022 | MB2-022(*) | 2.395 | 2.075 | .390 | 1.140 |
| 024 | MB2-024(*) | 2.495 | 2.175 | .390 | 1.240 |
| 026 | MB2-026(*) | 2.595 | 2.275 | .390 | 1.340 |
| 028 | MB2-028(*) | 2.695 | 2.375 | .390 | 1.440 |
| 030 | MB2-030(*) | 2.795 | 2.475 | .390 | 1.540 |
| 032 | MB2-032(*) | 2.895 | 2.575 | .390 | 1.640 |
| 034 | MB2-034(*) | 2.995 | 2.675 | .390 | 1.740 |
| 036 | MB2-036(*) | 3.095 | 2.775 | .390 | 1.840 |
| 038 | MB2-038(*) | 3.195 | 2.875 | .390 | 1.940 |
| 040 | MB2-040(*) | 3.295 | 2.975 | .390 | 2.040 |
| 042 | MB2-042(*) | 3.395 | 3.075 | .390 | 2.140 |
| 044 | MB2-044(*) | 3.495 | 3.175 | .390 | 2.240 |
| 046 | MB2-046(*) | 3.595 | 3.275 | .390 | 2.340 |
| 048 | MB2-048(*) | 3.695 | 3.375 | .390 | 2.440 |
| 050 | MB2-050(*) | 3.795 | 3.475 | .390 | 2.540 |
| 052 | MB2-052(*) | 3.895 | 3.575 | .390 | 2.640 |
| 054 | MB2-054(*) | 3.995 | 3.675 | .390 | 2.740 |
| 056 | MB2-056(*) | 4.095 | 3.775 | .390 | 2.840 |
| 058 | MB2-058(*) | 4.195 | 3.875 | .390 | 2.940 |
| 060 | MB2-060(*) | 4.295 | 3.975 | .390 | 3.040 |
| 062 | MB2-062(*) | 4.395 | 4.075 | .390 | 3.140 |
| 064 | MB2-064(*) | 4.495 | 4.175 | .390 | 3.240 |
| 066 | MB2-066(*) | 4.595 | 4.275 | .390 | 3.340 |
| 068 | MB2-068(*) | 4.695 | 4.375 | .390 | 3.440 |
| 070 | MB2-070(*) | 4.795 | 4.475 | .390 | 3.540 |
| 072 | MB2-072(*) | 4.895 | 4.575 | .390 | 3.640 |
| 074 | MB2-074(*) | 4.995 | 4.675 | .390 | 3.740 |
| 076 | MB2-076(*) | 5.095 | 4.775 | .390 | 3.840 |
| 078 | MB2-078(*) | 5.195 | 4.875 | .390 | 3.940 |
| 080 | MB2-080(*) | 5.295 | 4.975 | .390 | 4.040 |
| 082 | MB2-082(*) | 5.395 | 5.075 | .390 | 4.140 |
| 084 | MB2-084(*) | 5.495 | 5.175 | .390 | 4.240 |
| 086 | MB2-086(*) | 5.595 | 5.275 | .390 | 4.340 |
| 088 | MB2-088(*) | 5.695 | 5.375 | .390 | 4.440 |
| 090 | MB2-090(*) | 5.795 | 5.475 | .390 | 4.540 |
| 092 | MB2-092(*) | 5.895 | 5.575 | .390 | 4.640 |
| 094 | MB2-094(*) | 5.995 | 5.675 | .390 | 4.740 |
| 096 | MB2-096(*) | 6.095 | 5.775 | .390 | 4.840 |
| 098 | MB2-098(*) | 6.195 | 5.875 | .390 | 4.940 |
| 100 | MB2-100(*) | 6.295 | 5.975 | .390 | 5.040 |
| 102 | MB2-102(*) | 6.395 | 6.075 | .390 | 5.140 |
| 104 | MB2-104(*) | 6.495 | 6.175 | .390 | 5.240 |
| 106 | MB2-106(*) | 6.595 | 6.275 | .390 | 5.340 |
| 108 | MB2-108(*) | 6.695 | 6.375 | .390 | 5.440 |
| 110 | MB2-110(*) | 6.795 | 6.475 | .390 | 5.540 |

| Number of Contacts | MB Number* | A Max. | B | C Max. | G Min. |
|--------------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| 112 | MB2-112(*) | 6.895 | 6.575 | .390 | 5.640 |
| 114 | MB2-114(*) | 6.995 | 6.675 | .390 | 5.740 |
| 116 | MB2-116(*) | 7.095 | 6.775 | .390 | 5.840 |
| 118 | MB2-118(*) | 7.195 | 6.875 | .390 | 5.940 |
| 120 | MB2-120(*) | 7.295 | 6.975 | .390 | 6.040 |
| 122 | MB2-122(*) | 7.395 | 7.075 | .390 | 6.140 |
| 124 | MB2-124(*) | 7.495 | 7.175 | .390 | 6.240 |
| 126 | MB2-126(*) | 7.595 | 7.275 | .390 | 6.340 |
| 128 | MB2-128(*) | 7.695 | 7.375 | .390 | 6.440 |
| 130 | MB2-130(*) | 7.795 | 7.475 | .390 | 6.540 |
| 132 | MB2-132(*) | 7.895 | 7.575 | .390 | 6.640 |
| 134 | MB2-134(*) | 7.995 | 7.675 | .390 | 6.740 |
| 136 | MB2-136(*) | 8.095 | 7.775 | .390 | 6.840 |
| 138 | MB2-138(*) | 8.195 | 7.875 | .390 | 6.940 |
| 140 | MB2-140(*) | 8.295 | 7.975 | .390 | 7.040 |
| 142 | MB2-142(*) | 8.395 | 8.075 | .390 | 7.140 |
| 144 | MB2-144(*) | 8.495 | 8.175 | .390 | 7.240 |
| 146 | MB2-146(*) | 8.595 | 8.275 | .390 | 7.340 |
| 148 | MB2-148(*) | 8.695 | 8.375 | .390 | 7.440 |
| 150 | MB2-150(*) | 8.795 | 8.475 | .390 | 7.540 |
| 152 | MB2-152(*) | 8.895 | 8.575 | .390 | 7.640 |
| 154 | MB2-154(*) | 8.995 | 8.675 | .390 | 7.740 |
| 156 | MB2-156(*) | 9.095 | 8.775 | .390 | 7.840 |
| 158 | MB2-158(*) | 9.195 | 8.875 | .390 | 7.940 |
| 160 | MB2-160(*) | 9.295 | 8.975 | .390 | 8.040 |
| 162 | MB2-162(*) | 9.395 | 9.075 | .390 | 8.140 |
| 164 | MB2-164(*) | 9.495 | 9.175 | .390 | 8.240 |
| 166 | MB2-166(*) | 9.595 | 9.275 | .390 | 8.340 |
| 168 | MB2-168(*) | 9.695 | 9.375 | .390 | 8.440 |
| 170 | MB2-170(*) | 9.795 | 9.475 | .390 | 8.540 |
| 172 | MB2-172(*) | 9.895 | 9.575 | .390 | 8.640 |
| 174 | MB2-174(*) | 9.995 | 9.675 | .390 | 8.740 |
| 176 | MB2-176(*) | 10.095 | 9.775 | .390 | 8.840 |
| 178 | MB2-178(*) | 10.195 | 9.875 | .390 | 8.940 |
| 180 | MB2-180(*) | 10.295 | 9.975 | .390 | 9.040 |
| 182 | MB2-182(*) | 10.395 | 10.075 | .390 | 9.140 |
| 184 | MB2-184(*) | 10.495 | 10.175 | .390 | 9.240 |
| 186 | MB2-186(*) | 10.595 | 10.275 | .390 | 9.340 |
| 188 | MB2-188(*) | 10.695 | 10.375 | .390 | 9.440 |
| 190 | MB2-190(*) | 10.795 | 10.475 | .390 | 9.540 |
| 192 | MB2-192(*) | 10.895 | 10.575 | .390 | 9.640 |
| 194 | MB2-194(*) | 10.995 | 10.675 | .390 | 9.740 |
| 196 | MB2-196(*) | 11.095 | 10.775 | .390 | 9.840 |
| 198 | MB2-198(*) | 11.195 | 10.875 | .390 | 9.940 |
| 200 | MB2-200(*) | 11.295 | 10.975 | .390 | 10.040 |

*See How to Order, pages 5, 6 and 7

Low Mating Force mother board connector 3 row contact arrangements

| Number of Contacts | MB Number* | A Max. | B | C Max. | G Min. |
|--------------------|------------|--------|-------|--------|--------|
| 030 | MB3-030(*) | 2.295 | 1.975 | .490 | 1.040 |
| 033 | MB3-033(*) | 2.395 | 2.075 | .490 | 1.140 |
| 036 | MB3-036(*) | 2.495 | 2.175 | .490 | 1.240 |
| 039 | MB3-039(*) | 2.595 | 2.275 | .490 | 1.340 |
| 042 | MB3-042(*) | 2.695 | 2.375 | .490 | 1.440 |
| 045 | MB3-045(*) | 2.795 | 2.475 | .490 | 1.540 |
| 048 | MB3-048(*) | 2.895 | 2.575 | .490 | 1.640 |
| 051 | MB3-051(*) | 2.995 | 2.675 | .490 | 1.740 |
| 054 | MB3-054(*) | 3.095 | 2.775 | .490 | 1.840 |
| 057 | MB3-057(*) | 3.195 | 2.875 | .490 | 1.940 |
| 060 | MB3-060(*) | 3.295 | 2.975 | .490 | 2.040 |
| 063 | MB3-063(*) | 3.395 | 3.075 | .490 | 2.140 |
| 066 | MB3-066(*) | 3.495 | 3.175 | .490 | 2.240 |
| 069 | MB3-069(*) | 3.595 | 3.275 | .490 | 2.340 |
| 072 | MB3-072(*) | 3.695 | 3.375 | .490 | 2.440 |
| 075 | MB3-075(*) | 3.795 | 3.475 | .490 | 2.540 |
| 078 | MB3-078(*) | 3.895 | 3.575 | .490 | 2.640 |
| 081 | MB3-081(*) | 3.995 | 3.675 | .490 | 2.740 |
| 084 | MB3-084(*) | 4.095 | 3.775 | .490 | 2.840 |
| 087 | MB3-087(*) | 4.195 | 3.875 | .490 | 2.940 |
| 090 | MB3-090(*) | 4.295 | 3.975 | .490 | 3.040 |
| 093 | MB3-093(*) | 4.395 | 4.075 | .490 | 3.140 |
| 096 | MB3-096(*) | 4.495 | 4.175 | .490 | 3.240 |
| 099 | MB3-099(*) | 4.595 | 4.275 | .490 | 3.340 |
| 102 | MB3-102(*) | 4.695 | 4.375 | .490 | 3.440 |
| 105 | MB3-105(*) | 4.795 | 4.475 | .490 | 3.540 |
| 108 | MB3-108(*) | 4.895 | 4.575 | .490 | 3.640 |
| 111 | MB3-111(*) | 4.995 | 4.675 | .490 | 3.740 |
| 114 | MB3-114(*) | 5.095 | 4.775 | .490 | 3.840 |
| 117 | MB3-117(*) | 5.195 | 4.875 | .490 | 3.940 |
| 120 | MB3-120(*) | 5.295 | 4.975 | .490 | 4.040 |
| 123 | MB3-123(*) | 5.395 | 5.075 | .490 | 4.140 |
| 126 | MB3-126(*) | 5.495 | 5.175 | .490 | 4.240 |
| 129 | MB3-129(*) | 5.595 | 5.275 | .490 | 4.340 |
| 132 | MB3-132(*) | 5.695 | 5.375 | .490 | 4.440 |
| 135 | MB3-135(*) | 5.795 | 5.475 | .490 | 4.540 |
| 138 | MB3-138(*) | 5.895 | 5.575 | .490 | 4.640 |
| 141 | MB3-141(*) | 5.995 | 5.675 | .490 | 4.740 |
| 144 | MB3-144(*) | 6.095 | 5.775 | .490 | 4.840 |
| 147 | MB3-147(*) | 6.195 | 5.875 | .490 | 4.940 |
| 150 | MB3-150(*) | 6.295 | 5.975 | .490 | 5.040 |
| 153 | MB3-153(*) | 6.395 | 6.075 | .490 | 5.140 |
| 156 | MB3-156(*) | 6.495 | 6.175 | .490 | 5.240 |
| 159 | MB3-159(*) | 6.595 | 6.275 | .490 | 5.340 |
| 162 | MB3-162(*) | 6.695 | 6.375 | .490 | 5.440 |
| 165 | MB3-165(*) | 6.795 | 6.475 | .490 | 5.540 |

| Number of Contacts | MB Number* | A Max. | B | C Max. | G Min. |
|--------------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| 168 | MB3-168(*) | 6.895 | 6.575 | .490 | 5.640 |
| 171 | MB3-171(*) | 6.995 | 6.675 | .490 | 5.740 |
| 174 | MB3-174(*) | 7.095 | 6.775 | .490 | 5.840 |
| 177 | MB3-177(*) | 7.195 | 6.875 | .490 | 5.940 |
| 180 | MB3-180(*) | 7.295 | 6.975 | .490 | 6.040 |
| 183 | MB3-183(*) | 7.395 | 7.075 | .490 | 6.140 |
| 186 | MB3-186(*) | 7.495 | 7.175 | .490 | 6.240 |
| 189 | MB3-189(*) | 7.595 | 7.275 | .490 | 6.340 |
| 192 | MB3-192(*) | 7.695 | 7.375 | .490 | 6.440 |
| 195 | MB3-195(*) | 7.795 | 7.475 | .490 | 6.540 |
| 198 | MB3-198(*) | 7.895 | 7.575 | .490 | 6.640 |
| 201 | MB3-201(*) | 7.995 | 7.675 | .490 | 6.740 |
| 204 | MB3-204(*) | 8.095 | 7.775 | .490 | 6.840 |
| 207 | MB3-207(*) | 8.195 | 7.875 | .490 | 6.940 |
| 210 | MB3-210(*) | 8.295 | 7.975 | .490 | 7.040 |
| 213 | MB3-213(*) | 8.395 | 8.075 | .490 | 7.140 |
| 216 | MB3-216(*) | 8.495 | 8.175 | .490 | 7.240 |
| 219 | MB3-219(*) | 8.595 | 8.275 | .490 | 7.340 |
| 222 | MB3-222(*) | 8.695 | 8.375 | .490 | 7.440 |
| 225 | MB3-225(*) | 8.795 | 8.475 | .490 | 7.540 |
| 228 | MB3-228(*) | 8.895 | 8.575 | .490 | 7.640 |
| 231 | MB3-231(*) | 8.995 | 8.675 | .490 | 7.740 |
| 234 | MB3-234(*) | 9.095 | 8.775 | .490 | 7.840 |
| 237 | MB3-237(*) | 9.195 | 8.875 | .490 | 7.940 |
| 240 | MB3-240(*) | 9.295 | 8.975 | .490 | 8.040 |
| 243 | MB3-243(*) | 9.395 | 9.075 | .490 | 8.140 |
| 246 | MB3-246(*) | 9.495 | 9.175 | .490 | 8.240 |
| 249 | MB3-249(*) | 9.595 | 9.275 | .490 | 8.340 |
| 252 | MB3-252(*) | 9.695 | 9.375 | .490 | 8.440 |
| 255 | MB3-255(*) | 9.795 | 9.475 | .490 | 8.540 |
| 258 | MB3-258(*) | 9.895 | 9.575 | .490 | 8.640 |
| 261 | MB3-261(*) | 9.995 | 9.675 | .490 | 8.740 |
| 264 | MB3-264(*) | 10.095 | 9.775 | .490 | 8.840 |
| 267 | MB3-267(*) | 10.195 | 9.875 | .490 | 8.940 |
| 270 | MB3-270(*) | 10.295 | 9.975 | .490 | 9.040 |
| 273 | MB3-273(*) | 10.395 | 10.075 | .490 | 9.140 |
| 276 | MB3-276(*) | 10.495 | 10.175 | .490 | 9.240 |
| 279 | MB3-279(*) | 10.595 | 10.275 | .490 | 9.340 |
| 282 | MB3-282(*) | 10.695 | 10.375 | .490 | 9.440 |
| 285 | MB3-285(*) | 10.795 | 10.475 | .490 | 9.540 |
| 288 | MB3-288(*) | 10.895 | 10.575 | .490 | 9.640 |
| 291 | MB3-291(*) | 10.995 | 10.675 | .490 | 9.740 |
| 294 | MB3-294(*) | 11.095 | 10.775 | .490 | 9.840 |
| 297 | MB3-297(*) | 11.195 | 10.875 | .490 | 9.940 |
| 300 | MB3-300(*) | 11.295 | 10.975 | .490 | 10.040 |

*See How to Order, pages 5, 6 and 7

Low Mating Force mother board connector 4 row contact arrangements

| Number of Contacts | MB Number* | A Max. | B | C Max. | G Min. |
|--------------------|------------|--------|-------|--------|--------|
| 040 | MB4-040(*) | 2.295 | 1.975 | .590 | 1.040 |
| 044 | MB4-044(*) | 2.395 | 2.075 | .590 | 1.140 |
| 048 | MB4-048(*) | 2.495 | 2.175 | .590 | 1.240 |
| 052 | MB4-052(*) | 2.595 | 2.275 | .590 | 1.340 |
| 056 | MB4-056(*) | 2.695 | 2.375 | .590 | 1.440 |
| 060 | MB4-060(*) | 2.795 | 2.475 | .590 | 1.540 |
| 064 | MB4-064(*) | 2.895 | 2.575 | .590 | 1.640 |
| 068 | MB4-068(*) | 2.995 | 2.675 | .590 | 1.740 |
| 072 | MB4-072(*) | 3.095 | 2.775 | .590 | 1.840 |
| 076 | MB4-076(*) | 3.195 | 2.875 | .590 | 1.940 |
| 080 | MB4-080(*) | 3.295 | 2.975 | .590 | 2.040 |
| 084 | MB4-084(*) | 3.395 | 3.075 | .590 | 2.140 |
| 088 | MB4-088(*) | 3.495 | 3.175 | .590 | 2.240 |
| 092 | MB4-092(*) | 3.595 | 3.275 | .590 | 2.340 |
| 096 | MB4-096(*) | 3.695 | 3.375 | .590 | 2.440 |
| 100 | MB4-100(*) | 3.795 | 3.475 | .590 | 2.540 |
| 104 | MB4-104(*) | 3.895 | 3.575 | .590 | 2.640 |
| 108 | MB4-108(*) | 3.995 | 3.675 | .590 | 2.740 |
| 112 | MB4-112(*) | 4.095 | 3.775 | .590 | 2.840 |
| 116 | MB4-116(*) | 4.195 | 3.875 | .590 | 2.940 |
| 120 | MB4-120(*) | 4.295 | 3.975 | .590 | 3.040 |
| 124 | MB4-124(*) | 4.395 | 4.075 | .590 | 3.140 |
| 128 | MB4-128(*) | 4.495 | 4.175 | .590 | 3.240 |
| 132 | MB4-132(*) | 4.595 | 4.275 | .590 | 3.340 |
| 136 | MB4-136(*) | 4.695 | 4.375 | .590 | 3.440 |
| 140 | MB4-140(*) | 4.795 | 4.475 | .590 | 3.540 |
| 144 | MB4-144(*) | 4.895 | 4.575 | .590 | 3.640 |
| 148 | MB4-148(*) | 4.995 | 4.675 | .590 | 3.740 |
| 152 | MB4-152(*) | 5.095 | 4.775 | .590 | 3.840 |
| 156 | MB4-156(*) | 5.195 | 4.875 | .590 | 3.940 |
| 160 | MB4-160(*) | 5.295 | 4.975 | .590 | 4.040 |
| 164 | MB4-164(*) | 5.395 | 5.075 | .590 | 4.140 |
| 168 | MB4-168(*) | 5.495 | 5.175 | .590 | 4.240 |
| 172 | MB4-172(*) | 5.595 | 5.275 | .590 | 4.340 |
| 176 | MB4-176(*) | 5.695 | 5.375 | .590 | 4.440 |
| 180 | MB4-180(*) | 5.795 | 5.475 | .590 | 4.540 |
| 184 | MB4-184(*) | 5.895 | 5.575 | .590 | 4.640 |
| 188 | MB4-188(*) | 5.995 | 5.675 | .590 | 4.740 |
| 192 | MB4-192(*) | 6.095 | 5.775 | .590 | 4.840 |
| 196 | MB4-196(*) | 6.195 | 5.875 | .590 | 4.940 |
| 200 | MB4-200(*) | 6.295 | 5.975 | .590 | 5.040 |
| 204 | MB4-204(*) | 6.395 | 6.075 | .590 | 5.140 |
| 208 | MB4-208(*) | 6.495 | 6.175 | .590 | 5.240 |
| 212 | MB4-212(*) | 6.595 | 6.275 | .590 | 5.340 |
| 216 | MB4-216(*) | 6.695 | 6.375 | .590 | 5.440 |
| 220 | MB4-220(*) | 6.795 | 6.475 | .590 | 5.540 |

| Number of Contacts | MB Number* | A Max. | B | C Max. | G Min. |
|--------------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| 224 | MB4-224(*) | 6.895 | 6.575 | .590 | 5.640 |
| 228 | MB4-228(*) | 6.995 | 6.675 | .590 | 5.740 |
| 232 | MB4-232(*) | 7.095 | 6.775 | .590 | 5.840 |
| 236 | MB4-236(*) | 7.195 | 6.875 | .590 | 5.940 |
| 240 | MB4-240(*) | 7.295 | 6.975 | .590 | 6.040 |
| 244 | MB4-244(*) | 7.395 | 7.075 | .590 | 6.140 |
| 248 | MB4-248(*) | 7.495 | 7.175 | .590 | 6.240 |
| 252 | MB4-252(*) | 7.595 | 7.275 | .590 | 6.340 |
| 256 | MB4-256(*) | 7.695 | 7.375 | .590 | 6.440 |
| 260 | MB4-260(*) | 7.795 | 7.475 | .590 | 6.540 |
| 264 | MB4-264(*) | 7.895 | 7.575 | .590 | 6.640 |
| 268 | MB4-268(*) | 7.995 | 7.675 | .590 | 6.740 |
| 272 | MB4-272(*) | 8.095 | 7.775 | .590 | 6.840 |
| 276 | MB4-276(*) | 8.195 | 7.875 | .590 | 6.940 |
| 280 | MB4-280(*) | 8.295 | 7.975 | .590 | 7.040 |
| 284 | MB4-284(*) | 8.395 | 8.075 | .590 | 7.140 |
| 288 | MB4-288(*) | 8.495 | 8.175 | .590 | 7.240 |
| 292 | MB4-292(*) | 8.595 | 8.275 | .590 | 7.340 |
| 296 | MB4-296(*) | 8.695 | 8.375 | .590 | 7.440 |
| 300 | MB4-300(*) | 8.795 | 8.475 | .590 | 7.540 |
| 304 | MB4-304(*) | 8.895 | 8.575 | .590 | 7.640 |
| 308 | MB4-308(*) | 8.995 | 8.675 | .590 | 7.740 |
| 312 | MB4-312(*) | 9.095 | 8.775 | .590 | 7.840 |
| 316 | MB4-316(*) | 9.195 | 8.875 | .590 | 7.940 |
| 320 | MB4-320(*) | 9.295 | 8.975 | .590 | 8.040 |
| 324 | MB4-324(*) | 9.395 | 9.075 | .590 | 8.140 |
| 328 | MB4-328(*) | 9.495 | 9.175 | .590 | 8.240 |
| 332 | MB4-332(*) | 9.595 | 9.275 | .590 | 8.340 |
| 336 | MB4-336(*) | 9.695 | 9.375 | .590 | 8.440 |
| 340 | MB4-340(*) | 9.795 | 9.475 | .590 | 8.540 |
| 344 | MB4-344(*) | 9.895 | 9.575 | .590 | 8.640 |
| 348 | MB4-348(*) | 9.995 | 9.675 | .590 | 8.740 |
| 352 | MB4-352(*) | 10.095 | 9.775 | .590 | 8.840 |
| 356 | MB4-356(*) | 10.195 | 9.875 | .590 | 8.940 |
| 360 | MB4-360(*) | 10.295 | 9.975 | .590 | 9.040 |
| 364 | MB4-364(*) | 10.395 | 10.075 | .590 | 9.140 |
| 368 | MB4-368(*) | 10.495 | 10.175 | .590 | 9.240 |
| 372 | MB4-372(*) | 10.595 | 10.275 | .590 | 9.340 |
| 376 | MB4-376(*) | 10.695 | 10.375 | .590 | 9.440 |
| 380 | MB4-380(*) | 10.795 | 10.475 | .590 | 9.540 |
| 384 | MB4-384(*) | 10.895 | 10.575 | .590 | 9.640 |
| 388 | MB4-388(*) | 10.995 | 10.675 | .590 | 9.740 |
| 392 | MB4-392(*) | 11.095 | 10.775 | .590 | 9.840 |
| 396 | MB4-396(*) | 11.195 | 10.875 | .590 | 9.940 |
| 400 | MB4-400(*) | 11.295 | 10.975 | .590 | 10.040 |

*See How to Order, pages 5, 6 and 7

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Rectangular Mil Spec Connectors](#) category:

Click to view products by [Amphenol](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[006-1169-16](#) [CSR31343-0001-00000](#) [CSR31346-0001-A0001](#) [CSR31899-0001-00000](#) [CSR31900-0001-A0001](#) [CTJ-3D-05](#) [CTS-S16/16](#)
[M55302/57A36X](#) [M55302/58-A70Y](#) [65002-062](#) [65008-D08](#) [CY4602-000](#) [732-8020-01](#) [732-8021-02 B](#) [77058-22-55PN](#) [81542-20](#)
[86.030.0053.0](#) [1241346-1](#) [RM252-020-311-2900](#) [DMC-M 08-16 SNE](#) [1589051-4](#) [BACC65CAMA](#) [BACC65CAMN](#) [BACC65CP1PN](#)
[BACI10BC1220PN](#) [18023-9](#) [HSB-D4S03DM222X](#) [2217548-1](#) [891-009-15SA2-BRT1T](#) [SIM2S100A](#) [1604996-2](#) [SMD25PN90L-4055](#)
[1925036-4](#) [220A012-25225-0](#) [22628-10-6P-791](#) [CSR31343-0001-A0001](#) [CSR31899-0001-A0001](#) [CSR31900-0001-00000](#) [33526M11-08PD](#)
[RE04-212S](#) [CTD160E01F-6148](#) [CTJ112E03B](#) [CTJ122E02D-8000](#) [CTJ-3D-12](#) [CTJ920E06N-513](#) [CTJ920E12N-513](#) [CTL-16-090](#) [CTR06-](#)
[5100SY](#) [M55302/63A20H](#) [M55302/66-30H](#)